

### SAGLASNOST RODITELJA/STARATELJA

Ovom Saglasnosti ja \_\_\_\_\_, iz \_\_\_\_\_, kao roditelj/zakonski zastupnik djeteta \_\_\_\_\_ (ime i prezime) izjavljujem da moje dijete ima dozvolu za prijavu i učešće u Javnom pozivu „CRISPY kakvu ja vidim“ koju organizuje Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina, Obala Kulina bana 9a, ID broj 4200720670007. Učešće će biti uzeto u grupi koja se prijavljuje ispred \_\_\_\_\_ (upisati nazv vrtića – predškolske ustanove/osnovne škole), a koju vodi \_\_\_\_\_ (upisati ime i prezime nastavnika/odgajatelja).

Potpisom ove Saglasnosti ja dolje potpisani/a u cjelosti i neopozivo se odričem svih autorskih i imovinskih prava na autorsko djelo koje se dostavlja u svrhu prijave na Javni poziv.

Potpisom ove saglasnosti dajem neopozivu saglasnost da Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina može vršiti obradu mojih gore navedenih ličnih podataka u svrhu moje identifikacije kao zakonskog zastupnika djeteta, osobe ovlaštene za davanje ove saglasnosti, te da može vršiti obradu ličnih podataka moga djeteta (ime i prezime), u svrhu prijave na Javni poziv, a za period trajanja Javnog poziva tj. do dodjele donacija.

Ovu saglasnost sam u potpunosti pročitao/pročitala, te ista predstavlja moju izričitu i neopozivu izjavu volje, potvrđujem da sam potpuno svjestan svrhe u koju se ista daje, i u tu svrhu je svojevrijedno potpisujem.

Mjesto i datum

Potpis roditelja/staratelja

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_